

t4_isomichi
(TMRrLM3U1qXoauP3EnkjrqlRuS1CD4DPyqw)

October 27, 2020

Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_isomichi : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_tops_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (l1_pre_topc X1) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X1))) \Rightarrow (((v3_pre_topc X3 X1) \Rightarrow (k1_tops_1 X1 X3 = X3)) \wedge ((k1_tops_1 \\ & X0 X2 = X2) \Rightarrow (v3_pre_topc X2 X0)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v2_isomichi X1 X0) \Leftrightarrow (k2_pre_topc X0 (k1_tops_1 \\ & X0 X1) = k2_pre_topc X0 X1))) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v3_pre_topc \\ & X1 X0) \Rightarrow (v2_isomichi X1 X0))) \end{aligned}$$